





Naka le Nala ba dira tirogae. Ba ithuta ka metsi.

“Metsi ga a na mmala le tatso, mme ke motswedithuso wa botlhokwa!” ga rialo Nala.




Naka a dumela, "Botshelo jotlhe bo tlhoka metsi. Batho ba dirisa metsi go nwa, apaya, phepafatsa, le go dira temothuo."

"Le go dira dilo kwa madirelong," Nala a oketsa.




"Go feta halofo ya mmele e dirilwe ke metsi! Metsi ga a timole lenyora fela. Mebele ya rona e a tlhoka gore e dire," ga rialo Naka.




"Bontsi jwa lefatsho bo khurumeditse ke metsi, mo
melapong, dinoka, le mawatle," ga bua Nala.

Naka a dumela ka tlhogo, "Go feta peditharong ya polanete
ya rona ke metsi."



"Mme bontsi jwa metsi mo lefatsheng ke metsi a a letswai. Selekano se se nnyane ke metsi a a seng letswai, e leng se batho ba se tlhokang," ga rialo Naka.



"Metsi a a letswai a na le letswai, mme go boima le tlhotlhagodimo go tlosa letswai mo metsing. Mme batho ba ka se nwe metsi a a letswai, ba nwa fela a a seng letswai!" Naka a makala.



"Ee, ke lebaka le re tshwanetseng go tlhokomela metswedi ya rona ya metsi a a seng letsawai mo lefatsheng. Ga re a tshwanela go kgotlela melapo le dinoka ka matlakala," ga rialo Nala.




"A re ithuteng tsamaego ya metsi," ga bua Naka.

"Ke tirego e ka yone metsi a tlhatlogang go tswa mo
lefatsheng go ya kwa moweng, le go boela gape kwa tlase,"
Nala a tlhalosa.



Nala a tswelela, "Marothodinyana a metsi a tlhatlogela kwa loaping le go bopa maru. Metsi a a mo marung a wela mo lefatsheng jaaka pula, sefako, kgotsa semathane."



Naka a re, "Ke nyorilwe, ke tlhoka metsinyana!"

Nala a araba, "Ee, boboko jwa gago bo tlhoka metsi go akanya le go ithuta! Metsi ke botshelo, a tshole sentle."



—Dipotso

1. Ke mang yo o tlhokang metsi a a seng letsawai? Ka goreng?
2. Neela mesola e le 5 ya metsi a a seng letsawai.
3. Re ka tlhokomela jang metsi a a seng letsawai mo lefatsheng?
4. A gantsi metsi a lefatshe ga a letsawai kgotsa a letsawai? Tlhalosa.
5. Thala setshwantsho sa tsamaego ya metsi. Dirisa mafoko a a tswang mo kgang go tlhalosa se se diregang.